

**MIRA a.d. PRIJEDOR**


IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA I  
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2014. GODINU

Prijedor, marta 2015. godine

## SADRŽAJ

	<b>Strana</b>
<b>IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA</b>	1-2
<b>IZJAVA RUKOVODSTVA</b>	3
<b>FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI</b>	
Bilans uspjeha	4
Bilans stanja	5
Izveštaj o promjenama na kapitalu	6
Bilans tokova gotovine	7
<b>NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE</b>	8-29

## **PREDUZEĆE ZA REVIZIJU I SRODNE USLUGE "RFR PRIMA" D.O.O. PRIJEDOR**



PRIJEDOR, Majora Milana Tepića 12; Email: rfrprima@teol.net  
Telefoni: 052 243 080, 065 584 442; Faks: 052 243 081  
Osnovni sud B. Luka, reg. ul. br: 1-12823-00; MB: 1963066;  
Upisan i uplaćen kapital 5.000 KM;  
TR: 5620070000417252 NLB Razvojna Banka; PIB: 401518690000

### **IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA**

VLASNICIMA I UPRAVI

MIRA a.d., Prijedor

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja privrednog društva MIRA a.d., Prijedor, Kralja Aleksandra 3 (u daljem tekstu: Društvo) koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2014. godine, bilans uspjeha, izvještaj o promjenama na kapitalu i izvještaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika i druge objašnjavajuće informacije.

#### *Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje*

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i objektivno prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske i za uspostavljanje takvih internih kontrola za koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih izvještaja, koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške.

#### *Odgovornost revizora*

Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o finansijskim izvještajima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske i Međunarodnim standardima revizije. Ti standardi zahtijevaju da postupamo u skladu s etičkim zahtjevima i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da steknemo razumno uvjerenje da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

Revizija uključuje provođenje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i objavljivanjima u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na profesionalnom sudu revizora, uključujući i procjenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izvještajima, nastalih usljed kriminalne radnje ili greške. Prilikom procjene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu i objektivno prikazivanje finansijskih izvještaja, u cilju osmišljavanja revizorskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne i u cilju izražavanja mišljenja o

efektivnosti internih kontrola Društva. Revizija takođe, uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika i značajnih procjena, koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih izvještaja.

Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući za obezbjeđenje osnove za naše mišljenje.

### *Mišljenje*

Po našem mišljenju, finansijski izvještaji, po svim materijalno značajnim aspektima, istinito i objektivno prikazuju finansijski položaj MIRA a.d., Prijedor, na dan 31. decembra 2014. godine, rezultate njegovog poslovanja i njegove tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja odobrenim za primjenu u Republici Srpskoj.

Prijedor, 22. februara 2015. godine

 Mirjana Dejanović  
  
Ovlašćeni Revizor

## IZJAVA RUKOVODSTVA


Ova izjava se daje u vezi sa revizijom finansijskih izvještaja Društva za godinu koja se završila 31. decembra 2014. godine, za svrhe izražavanja mišljenja o tome da li finansijski izvještaji pružaju istinitu i objektivnu sliku finansijskog položaja Društva na dan 31. decembra 2014. godine i rezultata poslovanja i novčanih tokova za godinu koja se završila na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima u Republici Srpskoj.

Računovodstvena regulativa Republike Srpske propisuje odgovornost Rukovodstva pravnih lica da finansijske izvještaje priprema na način koji obezbjeđuje istinito i objektivno prikazivanje svih poslovnih transakcija obavljenih u toku obračunskog perioda, kao i rezultata poslovanja na kraju obračunskog perioda. Rukovodstvo Društva je odgovorno za uspostavljanje sistema računovodstvene evidencije kojom se, sa razumnom preciznošću obezbjeđuje objelodanjivanje finansijske pozicije Društva i rezultata poslovanja. Takođe, računovodstveni sistem treba da garantuje da su finansijski izvještaji sastavljeni i prezentirani u skladu sa računovodstvenim propisima u Republici Srpskoj.

Rukovodstvo, takođe, ima opštu odgovornost u slučaju preduzimanja akcija u cilju zaštite imovine Društva i sprečavanja i razotkrivanja pronevjera i drugih neregularnosti.

Prihvatao našu odgovornost za istinit i objektivni prikaz finansijskih izvještaja.

Potpisano u ime Društva **MIRA a.d., Prijedor**

  
\_\_\_\_\_  
Direktor

**MIRA A**  
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNITEL  
ARČUNSKOG PERIODA  
PRIJEDOR, U. Kralja Aleksandra 178

**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI**  
**31. decembar 2014. godine**
**BILANS USPJEHA ZA 2014. GODINU**

POZICIJA	Napomena	2014. KM	2013. KM
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	4.1.		
Prihodi od prodaje robe		24.449	19.898
Prihodi od prodaje učinaka	4.1.a.	18.327.182	19.338.735
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka		12.199	17.570
Povećanje vrijednosti zaliha učinaka		0	83.530
Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	4.1.b.	(410.554)	0
Ostali poslovni prihodi		286.056	61.375
<b>Ukupno poslovni prihodi</b>		<b>18.239.332</b>	<b>19.521.108</b>
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	5.1.		
Nabavna vrijednost prodane robe		43.949	43.327
Troškovi materijala	5.1.a.	10.248.010	11.724.429
Troškovi zarada i naknada zarada	5.1.b.	5.083.130	5.475.048
Troškovi proizvodnih usluga	5.1.c.	521.688	498.355
Troškovi amortizacije i rezervisanja	5.1.d.	960.045	785.689
Nematerijalni troškovi	5.1.e.	433.797	401.777
Troškovi poreza		81.248	53.744
<b>Ukupno poslovni rashodi</b>		<b>17.371.867</b>	<b>18.982.369</b>
<b>POSLOVNI DOBITAK</b>		<b>867.465</b>	<b>538.739</b>
<b>FINANSIJSKI PRIHODI</b>	4.2.	<b>33.434</b>	<b>59.102</b>
<b>FINANSIJSKI RASHODI</b>	5.2.	<b>10.555</b>	<b>98.345</b>
<b>DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI</b>		<b>890.344</b>	<b>499.496</b>
<b>OSTALI PRIHODI</b>	4.3.	<b>628</b>	<b>1.012</b>
<b>OSTALI RASHODI</b>	5.3.	<b>33.795</b>	<b>86.009</b>
<b>GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA</b>		<b>(33.167)</b>	<b>(84.997)</b>
UKUPNI PRIHODI	4	18.273.394	19.581.222
UKUPNI RASHODI	5	17.416.217	19.166.723
<b>Dobitak prije oporezivanja</b>		<b>857.177</b>	<b>414.499</b>
Porez na dobit	6	54.959	0
<b>DOBITAK TEKUĆE GODINE</b>		<b>802.218</b>	<b>414.499</b>

**BILANS STANJA NA DAN 31. DECEMBRA 2014. GODINE**

P O Z I C I J A	Napomena	31.12.2014. KM	31.12.2013. KM
<b>AKTIVA</b>			
<b>Dugotrajna imovina</b>			
Nekretnine, postrojenja i oprema	7	20.609.212	21.023.435
<b>Ukupno dugotrajna imovina</b>		<b>20.609.212</b>	<b>21.023.435</b>
<b>Kratkotrajna imovina</b>			
Zalihe	8	3.086.480	2.443.545
Kratkoročna potraživanja i plasmani	9	5.619.766	5.434.313
Novac	10	317.239	272.701
<b>Ukupno kratkotrajna imovina</b>		<b>9.023.485</b>	<b>8.150.559</b>
<b>POSLOVNA AKTIVA</b>		<b>29.632.697</b>	<b>29.173.994</b>
<b>VANBILANSNA AKTIVA</b>		<b>906.222</b>	<b>906.181</b>
<b>UKUPNA AKTIVA</b>		<b>30.538.919</b>	<b>30.080.175</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>Kapital</b>			
	11		
Upisani kapital	11.a.	18.473.634	18.473.634
Zakonske rezerve	11.b.	115.349	94.624
Ostale rezerve	11.c.	924.679	1.076.252
Zadržana dobit	11.d.	2.459.955	2.030.633
Dobit tekuće godine	11.e.	802.218	414.499
<b>Ukupno kapital</b>		<b>22.775.835</b>	<b>22.089.642</b>
<b>Dugoročne obaveze</b>	12	<b>1.001.309</b>	<b>0</b>
<b>Kratkoročne obaveze</b>			
Obaveze iz poslovanja	13	5.334.916	6.640.153
Obaveze za zarade i naknade zarada	14	242.836	235.419
Druge obaveze	15	13.139	14.341
Obaveze za poreze i doprinose	16	172.242	161.488
Pasivna vremenska razgraničenja	17	92.420	32.951
<b>Ukupno kratkoročne obaveze</b>		<b>5.855.553</b>	<b>7.084.352</b>
<b>POSLOVNA PASIVA</b>		<b>29.632.697</b>	<b>29.173.994</b>
<b>VANBILANSNA PASIVA</b>		<b>906.222</b>	<b>906.181</b>
<b>UKUPNA PASIVA</b>		<b>30.538.919</b>	<b>30.080.175</b>

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU**

O P I S	Akcijski kapital	Zakonske rezerve	Ostale rezerve	Neraspoređeni dobitak	Dobitak tekuće godine	UKUPNO
	KM	KM	KM	KM	KM	KM
<b>Stanje 1. januara 2013. godine</b>	<b>18.473.634</b>	<b>54.829</b>	<b>1.226.902</b>	<b>1.139.774</b>	<b>795.894</b>	<b>21.691.033</b>
Raspored dobiti i rezervi	0	39.795	0	795.894	(795.894)	39.795
Ukidanje rezervi u korist prihoda	0	0	(150.650)	94.965	0	(55.685)
Dobitak tekuće godine	0	0	0	0	414.499	414.499
<b>Stanje 31. decembra 2013. godine</b>	<b>18.473.634</b>	<b>94.624</b>	<b>1.076.252</b>	<b>2.030.633</b>	<b>414.499</b>	<b>22.089.642</b>
Raspored dobiti i rezervi	0	20.725	0	414.499	(414.499)	20.725
Ukidanje rezervi u korist prihoda	0	0	(151.573)	14.823	0	(136.750)
Dobitak tekuće godine	0	0	0	0	802.218	802.218
<b>Stanje 31. decembra 2014. godine</b>	<b>18.473.634</b>	<b>115.349</b>	<b>924.679</b>	<b>2.459.955</b>	<b>802.218</b>	<b>22.775.835</b>
Napomena	11.a.	11.b.	11.c.	11.d.	11.e.	



## BILANS TOKOVA GOTOVINE

O P I S	2014.	2013.
	KM	HRK
<b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
<b>I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>16.219.322</b>	<b>21.412.790</b>
Prilivi od kupaca i primljeni avansi	14.539.810	19.272.578
Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	128.947	0
Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	1.550.565	2.140.212
<b>II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>(15.648.177)</b>	<b>(18.180.912)</b>
Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	(7.285.486)	(9.018.735)
Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ost.lič.rashoda	(4.256.935)	(4.683.073)
Odlivi po osnovu plaćenih kamata	0	(27.484)
Odlivi po osnovu poreza na dobit	0	(78.008)
Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	(4.105.756)	(4.373.612)
<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>571.145</b>	<b>3.231.878</b>
<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
<b>I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>	<b>2.283</b>	<b>3.406</b>
Prilivi po osnovu kamata	2.283	3.406
<b>II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>	<b>(1.541.925)</b>	<b>(3.076.628)</b>
Odlivi po osnovu kupovine nematerij.ulaganja i dugotrajne imovine	(1.541.925)	(3.076.628)
<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>(1.539.642)</b>	<b>(3.073.222)</b>
<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
<b>I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>	<b>1.001.309</b>	<b>0</b>
Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	1.001.309	0
<b>II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	0	0
<b>Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>1.001.309</b>	<b>0</b>
<b>Ukupni prilivi gotovine</b>	<b>17.222.914</b>	<b>21.416.196</b>
<b>Ukupni odlivi gotovine</b>	<b>(17.190.102)</b>	<b>(21.257.540)</b>
<b>Neto prilivi gotovine</b>	<b>32.812</b>	<b>158.656</b>
<b>Neto odlivi gotovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	<b>272.701</b>	<b>151.406</b>
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	20.661	31.129
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	(8.935)	(68.490)
<b>GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	<b>317.239</b>	<b>272.701</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**31. decembar 2014. godine**

---

**1. OSNIVANJE I DJELATNOST**

Preduzeće za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda „MIRA“ a.d., Prijedor (Društvo) osnovano je 1946. godine kao društveno preduzeće, a od 1948. godine posluje kao samostalni privredni subjekat, „Mira Cikota“ Prijedor. Tokom 1967. godine izvršeno je udruživanje Društva i društva „Josip Kraš“ Zagreb. Na osnovu toga, tokom 1991. godine registrovano je društvo „Kraš – Mira Cikota“, Prijedor dok je 1992. godine promijenjen naziv društva u MIRA d.o.o., Prijedor. U skladu s propisima Republike Srpske, u 1995. godini, Društvo je postalo osnovno državno preduzeće.

Direkcija za privatizaciju Republike Srpske, Rješenjem broj 01-109-4/99 od 30.10.2001. godine, odobrila je program privatizacije i donijela odluku da se privatizacija državnog kapitala u ukupnom iznosu od 18.473.634 KM obavi vaučer ponudom (55% državnog kapitala) i metodom tendera (30% državnog kapitala) u korist KRAŠ d.d., Zagreb. Na osnovu istog rješenja, u postupku privatizacije 10% vrijednosti akcija državnog kapitala prenijeto je na Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske i 5% na Fond za restituciju Republike Srpske.

Osnovna djelatnost Društva je proizvodnja keksa i vafla, bombona i drugih konditorskih proizvoda.

Upisani osnovni kapital iznosi 18.473.634 KM i podijeljen je na 18.473.634 akcije nominalne vrijednosti 1 KM.

Na dan 31. decembra 2014. godine Društvo je zapošljavalo 343 radnika (31. decembra 2013. godine 365 radnika).

**2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA****2.1. Izjava o usklađenosti**

Društvo vodi evidenciju i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa važećim Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (Službeni glasnik RS 36/09 i 52/11) i ostalom primjenljivom zakonskom regulativom u Republici Srpskoj.

U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji pravna lica i preduzetnici u Republici Srpskoj sastavljaju i prezentuju finansijske izvještaje u skladu sa zakonskom, profesionalnom i internom regulativom, pri čemu se pod profesionalnom regulativom podrazumjevaju primjenljivi Međunarodni računovodstveni standardi („MRS“), Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja („MSFI“) i tumačenja koja su sastavni dio standarda, odnosno tekst MRS i MSFI, koji je u primjeni, uključujući osnove za zaključivanje, ilustrujuće primjere, smjernice, komentare, suprotna mišljenja, razrađene primjere i drugi dopunski materijal.

**2.2. Pravila procjenjivanja**

Finansijski izvještaji su sastavljeni na osnovu načela prvobitne (istorijske) vrijednosti, osim za sledeće pozicije:

- Finansijski instrumenti kroz bilans uspeha se vrednuju po fer vrijednosti,
- Derivativni finansijski instrumenti se vrednuju po fer vrijednosti,

**2.3. Zvanična valuta izvještavanja**

Finansijski izvještaji Društva su iskazani u KM koja je zvanična valuta u kojoj se podnose finansijski izvještaji u Republici Srpskoj. Osim ako nije drugačije naznačeno, svi iznosi su navedeni u KM.

**2.4. Korišćenje procjenjivanja**

Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa primijenjenim okvirom za izvještavanje zahtjeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na prethodnom iskustvu, kao i različitim informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izveštaja, a koje djeluju realno i razumno u datim okolnostima. Na bazi ovih informacija se formira pretpostavka o vrijednosti sredstava i obaveza, koju nije moguće neposredno potvrditi na bazi drugih informacija. Stvarna vrijednost sredstava i obaveza može da odstupa od vrijednosti koja je procijenjena na ovaj način.

Procjene, kao i pretpostavke na osnovu kojih su procjene izvršene, su predmet redovnih provjera. Revidirane računovodstvene procjene se prikazuju za period u kojem su revidirane, u slučaju da procjena ima uticaj samo na dati period, ili za period u kojem su revidirane i za buduće periode, u slučaju da revidiranje utiče na tekući i na buduće periode.

Informacije o oblastima kod kojih je stepen procjene najveći i koje mogu imati najznačajniji efekat na iznose priznate u finansijskim izvještajima Društva, date su u okviru slijedećih

- Napomena 3.3 – Obezvrjeđenje potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja,
- Napomena 3.4 – Koristan vijek trajanja nekretnina, postrojenja i opreme,
- Napomena 3.4 – Obezvrjeđenje vrijednosti nefinansijske imovine,
- Napomena 3.6 - Penzije i ostale naknade zaposlenima

**3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA**

Računovodstvene politike date u nastavku, Društvo konzistentno primjenjuje u svim periodima prezentiranim u ovim finansijskim izveštajima.

**3.1. Načelo stalnosti poslovanja ("going concern")**

Finansijski izvještaji su pripremljeni u skladu sa načelom stalnosti poslovanja ("going concern" konceptom), koji podrazumijeva da će Društvo nastaviti da posluje u doglednoj budućnosti.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**31. decembar 2014. godine**

---

### 3.2. Poslovne promjene u stranoj valuti

Poslovne promjene u stranoj valuti su preračunate u KM po srednjem kursu valute utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan poslovne promjene.

Monetarne pozicije iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunate su u KM prema srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza, koji je važio na dan bilansa.

Nemonetarne pozicije preračunate su u KM prema srednjem kursu valute koji je važio na dan poslovne promjene.

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po osnovu izvršenih plaćanja i naplata u stranim sredstvima plaćanja u toku godine kao i kursne razlike nastale prilikom prevođenja sredstava i obaveza iskazanih u stranoj valuti na dan bilansa iskazane su u bilansu uspjeha Društva, kao prihodi/rashodi po osnovu kursnih razlika u okviru pozicije finansijskih prihoda/rashoda.

Potraživanja u koje je ugrađena valutna klauzula preračunata su u KM po srednjem kursu valute koji je važio na dan bilansa. Pozitivni i negativni efekti nastali po ovom osnovu iskazani su u bilansu uspjeha Društva, kao prihodi/rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika u okviru kategorije ostalih prihoda/rashoda.

Zvanični srednji kursevi značajnijih stranih valuta su:

Valuta	2014.	2013.
EUR	1,95583	1,95583

### 3.3. Finansijski instrumenti

#### *Klasifikacija*

Društvo klasifikuje svoja finansijska sredstva u slijedeće kategorije: finansijska sredstva po fer vrijednosti čiji se efekti promjena u fer vrijednostima iskazuju u bilansu uspjeha, krediti i potraživanja, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju i sredstva koja se drže do roka dospijanja. Klasifikacija zavisi od svrhe za koju su finansijska sredstva pribavljena. Rukovodstvo vrši klasifikaciju svojih finansijskih plasmana u momentu inicijalnog priznavanja.

#### *Finansijska sredstva po fer vrijednosti čiji se efekti promjena u fer vrednostima iskazuju u bilansu uspeha*

Finansijska sredstva po fer vrijednosti čiji se efekti promjena u fer vrijednosti iskazuju u bilansu uspjeha su finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja.

Finansijsko sredstvo se klasifikuje u ovu kategoriju ukoliko je pribavljeno prvenstveno radi prodaje u kratkom roku. Derivati se takođe klasifikuju kao sredstva koja se drže radi trgovanja, osim ako su određeni kao instrument zaštite od rizika. Sredstva u ovoj kategoriji su klasifikovana kao tekuća sredstva. Na dan 31. decembra 2014. godine Društvo nema finansijska sredstva po fer vrijednosti čiji se efekti promjene u fer vrijednosti iskazuju u bilansu uspjeha.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**31. decembar 2014. godine**

---

*Kredit i potraživanja*

Kredit i potraživanja predstavljaju nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili utvrdivim rokovima plaćanja, koja se ne kotiraju ni na jednom aktivnom tržištu. Uključuju se u tekuća sredstva, osim ukoliko su im rokovi dospelja duži od 12 mjeseci nakon datuma bilansa stanja. U tom slučaju se klasifikuju kao dugoročna sredstva.

Potraživanja se sastoje od potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu i ostalih potraživanja.

Potraživanja od kupaca su iskazana po fakturnoj vrijednosti umanjenoj za odobrene popuste, kao i za ispravku vrijednosti koja je zasnovana na procjeni naplativosti pojedinačnog potraživanja.

Ispravka vrijednosti se formira za ona potraživanja za koje postoji objektivan dokaz da su obezvrijeđena, odnosno za koja rukovodstvo Društva procjenjuje da se ne mogu naplatiti u punom iznosu, i ista se evidentira kao rashod u bilansu uspjeha perioda kada je procjena izvršena.

Kratkoročni finansijski plasmani se sastoje od pozajmica odobrenih pravnim licima. Društvo nema pozajmica odobrenih pravnim licima.

*Gotovina i gotovinski ekvivalenti*

U bilansu tokova gotovine pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima se podrazumijevaju gotovina u blagajni i sredstva na računima kod banaka.

*Finansijska sredstva koja se drže do dospelja*

Finansijska sredstva koja se drže do dospelja su nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili utvrdivim rokovima plaćanja i fiksnim rokovima dospelja, koja rukovodstvo ima namjeru i mogućnost da drži do dospelja. U slučaju da Društvo odluči da proda značajan dio finansijskih sredstava koja se drže do dospelja, cijela kategorija će biti reklasifikovana kao raspoloživa za prodaju. Finansijska sredstva koja se drže do dospelja klasifikuju se kao dugoročna sredstva, osim ako su rokovi dospelja kraći od 12 mjeseci od datuma bilansa stanja, kada se klasifikuju kao kratkoročna sredstva. Na dan 31. decembra 2014. godine Društvo nema finansijska sredstva koja se drže do dospelja.

*Priznavanje finansijskih sredstava*

Kupovina ili prodaja finansijskog sredstva se evidentira korišćenjem računovodstvenog obuhvatanja na datum saldiranja transakcije.

*Vrednovanje finansijskih sredstava*

Finansijski instrumenti inicijalno se vrednuju po tržišnoj vrijednosti koja uključuje transakcione troškove kod svih finansijskih sredstava ili obaveza, osim onih koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha. Finansijska sredstva koja se vode po fer vrijednosti čiji se efekti promjena u fer vrijednosti iskazuju u bilansu uspjeha inicijalno se priznaju po fer vrijednosti, a transakcioni troškovi terete troškove poslovanja u bilansu uspjeha.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**31. decembar 2014. godine**

---

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju i finansijska sredstva po fer vrijednosti, čiji se efekti promjena u fer vrijednosti iskazuju u bilansu uspjeha se, nakon inicijalnog priznavanja, iskazuju po fer vrijednosti.

Kredit i potraživanja, kao i finansijska sredstva koje se drže do dospelosti, vrednuju se po amortizovanoj vrijednosti korišćenjem metoda efektivne kamatne stope.

*Prestanak priznavanja finansijskih sredstava*

Društvo vrši isknjiženje finansijskog sredstva kada prava na priliv gotovine po osnovu tog sredstva isteknu ili kada se ta prava prenesu na drugoga. Svako pravo po prenijetoj finansijskoj aktivnosti, kreirano ili zadržano od strane Društva, priznaje se kao posebno sredstvo ili obaveza.

*Vrednovanje po amortizovanim vrijednostima*

Amortizovana vrijednost finansijskog sredstva je iznos po kome se sredstvo inicijalno vrednuje, umanjena za otplate glavnice, a uvećana ili umanjena za akumuliranu amortizaciju korišćenjem metoda efektivne kamatne stope.

*Vrednovanje po fer vrijednosti*

Fer vrijednost finansijskih instrumenata je iznos za koji sredstvo može biti razmijenjeno, ili obaveza izmirena, između obavještenih, voljnih strana u okviru nezavisne transakcije.

Fer vrijednost se određuje primjenom dostupnih tržišnih informacija na dan izvještavanja i ostalih modela vrednovanja koje Društvo koristi.

Fer vrijednost pojedinih finansijskih instrumenata iskazanih po nominalnoj vrijednosti je približno jednaka njihovoj knjigovodstvenoj vrijednosti. Ovi instrumenti obuhvataju gotovinu, kao i potraživanja i obaveze koje nemaju ugovoreno dospelosti, ni ugovorenu fiksnu kamatnu stopu.

Ostala potraživanja i obaveze se svode na sadašnju vrijednost diskontovanjem budućih novčanih tokova uz korišćenje tekućih kamatnih stopa. Rukovodstvo je mišljenja da usljed prirode poslovanja Društva i njegovih opštih politika, nema značajnih razlika između knjigovodstvene i fer vrijednosti finansijskih sredstava i obaveza.

*Obezvrijeđenje finansijskih sredstava*

Društvo obračunava obezvrijeđenje sumljivih potraživanja na osnovu procijenjenih gubitaka koji nastaju jer kupci nisu u mogućnosti da izvrše tražena plaćanja. U procjeni odgovarajućeg iznosa gubitka od obezvrijeđivanja za sumnjiva potraživanja Društvo se oslanja na starost potraživanja, ranije iskustvo sa otpisom, bonitet kupaca i promjene u uslovima plaćanja.

Ovo zahtijeva procjene vezane za buduće ponašanje kupaca i time izazvane buduće naplate u gotovini. Stvarni nivo potraživanja koja su naplaćena može da se razlikuje od procijenjenih nivoa naplate, što može pozitivno ili negativno da se odrazi na rezultate poslovanja.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**31. decembar 2014. godine**

---

Odluku o indirektnom otpisu, odnosno ispravci vrijednosti potraživanja od kupaca preko računa ispravke vrijednosti donosi rukovodstvo Društva.

Otpis potraživanja od kupaca se vrši pod uslovom da su potraživanja prethodno bila uključena u prihode Društva, da je potraživanje u knjigama Društva otpisano kao nenaplativo i da Društvo nije moglo da naplati potraživanje sudskim putem.

Odluku o direktnom otpisu potraživanja od kupaca donosi *direktor Društva*.

*Finansijske obaveze*

Finansijske obaveze se inicijalno priznaju u visini nabavne vrijednosti koja predstavlja poštnu vrijednost primljene nadoknade. Nakon inicijalnog priznavanja, finansijske obaveze se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti korišćenjem metoda efektivne kamatne stope, osim finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha. Amortizovana vrijednost finansijske obaveze je iznos po kome se obaveze inicijalno vrednuju, umanjen za otplate glavnice, a uvećan ili umanjen za akumuliranu amortizaciju korišćenjem metoda efektivne kamatne stope.

Finansijske obaveze uključuju obaveze po osnovu kredita odobrenih od banaka u zemlji. Obaveza je tekuća ukoliko se očekuje da bude izmirena u redovnom toku poslovnog ciklusa Društva odnosno koja dospijeva u periodu do 12 mjeseci nakon datuma bilansa stanja.

Sve ostale obaveze se klasifikuju kao dugoročne.

Primljeni krediti sa ugovorenom valutnom klauzulom se obračunavaju u KM protuvrijednosti deviznog iznosa neotplaćenog dijela kredita. Prihodi i rashodi nastali po osnovu primjene valutne klauzule evidentiraju se u okviru bilansa uspjeha kao finansijski prihodi, odnosno finansijski rashodi, odnosno kao ostali prihodi i rashodi za efekte revalorizacije primjenom stope rasta cijena na malo.

Društvo vrši isknjiženje obaveze kada je obaveza izmirena, ukinuta ili kada je prenijeta na drugoga.

*Obaveze iz poslovanja*

Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja vrednuju se po nominalnoj vrijednosti.

**3.4. Nekretnine, postrojenja i oprema**

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po procijenjenoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu ispravku vrijednosti i gubitke uslijed obezvrijeđenja. Početno mjerenje nekretnina, postrojenja i opreme vrši se po nabavnoj vrijednosti ili po cijeni koštanja. Nabavna vrednost uključuje izdatke direktno pripisive nabavljenom sredstvu.

Izdaci za nekretnine, postrojenja i opremu se priznaju kao sredstvo ako i samo ako je vjerovatno da će buduće ekonomske koristi povezane sa tim sredstvom priticati u Društvo i ako se izdaci za to sredstvo mogu pouzdano mjeriti.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**31. decembar 2014. godine**

---

Nabavke nekretnina, postrojenja i opreme tokom godine evidentirane su po nabavnoj vrijednosti koju čini faktura dobavljača uvećana za zavisne troškove nabavke i troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti.

Saglasno usvojenoj računovodstvenoj politici, na dan bilansa stanja rukovodstvo Društva analizira vrijednosti po kojima je prikazana nematerijalna i materijalna imovina Društva.

Ukoliko postoji indicija da je neko sredstvo obezvrijeđeno, nadoknadivi iznos te imovine se procjenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvrijeđenja. Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva procijenjen kao niži od vrijednosti po kojoj je to sredstvo prikazano, postojeća vrijednost tog sredstva se umanjuje do visine nadoknadive vrijednosti, koju predstavlja vrijednost veća od neto prodajne vrijednosti i vrijednosti u upotrebi. Gubitak zbog obezvrijeđenja se priznaje u iznosu razlike, na teret rashoda.

Dobici od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme se knjiže direktno u korist ostalih prihoda. Gubici po osnovu prodaje ili rashodovanja nekretnina, postrojenja i opreme terete ostale rashode.

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme obračunava se po proporcionalnom metodu primjenom amortizacionih stopa koje su određene tako da se nabavna vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme amortizuje u jednakim godišnjim iznosima u toku vijeka upotrebe. Amortizacija sredstava aktiviranih u toku godine se obračunava kada se sredstva stave u upotrebu, odnosno počev od narednog mjeseca od datuma nabavke na nabavnu vrijednost.

Primjenjene stope amortizacije u tekućem i prethodnom obračunskom periodu su:

Opis	2014.	2013.
	%	%
Građevinski objekti	1,11-2	1,11-2
Postrojenja i oprema	5-14,30	5-14,30

Određivanje korisnog vijeka trajanja nekretnina, postrojenja i opreme se zasniva na prethodnom iskustvu sa sličnim sredstvima, kao i na anticipiranom tehničkom razvoju i promjenama na koje utiče veliki broj ekonomskih ili industrijskih faktora.

Adekvatnost određenog korisnog vijeka trajanja se preispituje na godišnjem nivou ili kada god postoji indikacija da je došlo do značajne promjene faktora koji su predstavljali osnovu za određivanje korisnog vijeka trajanja.

### **3.5. Zalihe**

Zalihe se iskazuju po cijeni koštanja ili po neto prodajnoj vrijednosti u zavisnosti od toga koja je niža. Neto prodajna vrijednost je cijena po kojoj zalihe mogu biti prodate u normalnim uslovima poslovanja nakon umanjenja cijene za troškove prodaje.



**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**31. decembar 2014. godine**

---

Nabavnu vrijednost sirovina i trgovačke robe čini fakturna cijena dobavljača uvećana za zavisne troškove nabavke. Obračun izlaza zaliha vrši se po metodi prosječne ponderisane cijene.

Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrijednosti zaliha robe u slučajevima kada se ocijeni da je potrebno svesti vrijednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrijednost. Oštećene zalihe robe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se u potpunosti otpisuju.

Ispravka vrijednosti - obezvrjeđenje zaliha vrši se za materijal i rezervne dijelove koji su bez promjena duže od 1 godine.

**3.6. Naknade zaposlenima***Kratkoročne beneficije zaposlenih - porezi i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje*

U skladu sa propisima koji se primjenjuju u Republici Srpskoj, Društvo je obavezno da uplaćuje doprinose raznim državnim fondovima za socijalnu zaštitu. Ove obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih u iznosima koji se obračunavaju primjenom zakonom propisanih stopa. Društvo ima zakonsku obavezu da izvrši obustavu obračunatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da za njihov račun izvrši prenos obustavljenih sredstava u korist odgovarajućih državnih fondova. Doprinosi na teret zaposlenih knjiže se na teret troškova u periodu na koji se odnose.

*Dugoročne beneficije zaposlenih - obaveze po osnovu otpremnina*

U skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom o radu, Društvo je u obavezi da isplati otpremnine prilikom odlaska u penziju u visini 3 neto mjesečne zarade koje je zaposleni ostvario u mjesecu koji prethodi mjesecu u kome se isplaćuje otpremnina, a koje pri tom ne mogu biti manje od 3 prosječne mjesečne neto zarade isplaćene u Republici Srpskoj u mjesecu koji prethodi mjesecu u kome se isplaćuje otpremnina.

Društvo ne vrši obračun i iskazivanje dugoročnih obaveza po osnovu otpremnina korišćenjem metoda sadašnje vrijednosti budućih očekivanih isplata, na osnovu obračuna aktuara. Budući da se radi o dugoročnim naknadama zaposlenima, a ne o naknadama nakon prestanka radnog odnosa, aktuarski dobici i gubici, kao i troškovi prethodne službe priznaju se u cjelini u periodu u kome nastanu. Društvo nema dodatnih obaveza za naknade zaposlenima po ovom osnovu.

*Kratkoročna, plaćena odsustva*

Akumulirana plaćena odsustva mogu da se prenose i koriste u narednim periodima, ukoliko u tekućem periodu nisu iskorišćena u potpunosti. Očekivani troškovi plaćenih odsustava se priznaju u iznosu kumuliranih neiskorišćenih prava na dan bilansa, za koje se očekuje da će biti iskorišćeni u narednom periodu. U slučaju neakumuliranog plaćenog odsustva, obaveza ili trošak se ne priznaju do momenta kada se odsustvo iskoristi.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**31. decembar 2014. godine**

---

Prema procjeni rukovodstva Društva, iznos kratkoročnih neplaćenih odsustava na dan 31. decembra 2014. godine nije materijalno značajan i shodno tome, Društvo nije izvršilo ukalkulisavanje navedenih obaveza na dan bilansa stanja.

**3.7. Kapital**

Kapital Društva obuhvata osnovni kapital po osnovu udjela osnivača, rezerve, revalorizacije rezerve i akumulirani rezultat.

Kapital Društva obrazovan je iz uloženi sredstava osnivača Društva u novčanom obliku. Osnivač ne može povlačiti sredstva uložena u osnovni kapital Društva.

**3.8. Upravljanje rizikom kapitala**

Društvo se opredjelilo za finansijski koncept kapitala i njegovo očuvanje prema kome je kapital definisan na osnovu nominalnih novčanih jedinica.

Cilj upravljanja kapitalom je da Društvo zadrži sposobnost da nastavi sa svojim poslovanjem u neograničenom periodu u predvidivoj budućnosti, kako bi očuvalo optimalnu strukturu kapitala.

Društvo prati kapital na osnovu koeficijenta zaduženosti, koji se izračunava kao odnos neto dugovanja Društva i njegovog ukupnog kapitala.

**3.9. Prihodi***Prihodi od prodaje i pružanja usluga*

Prihodi od prodaje proizvoda i robe se priznaju u momentu kada se značajni rizici i koristi koji proizlaze iz vlasništva nad proizvodima i robom prenesu na kupca. Prihodi od prodaje proizvoda i robe su iskazani po fakturnoj vrijednosti umanjenoj za odobrene popuste i porez na dodatu vrijednost. Prihodi od pružanja usluga se priznaju u obračunskom periodu u kome je usluga pružena i iskazuju po fakturnoj vrijednosti umanjenoj za odobrene popuste i porez na dodatu vrijednost.

*Finansijski prihodi*

Finansijski prihodi obuhvataju prihode od kamata, kursnih razlika, i ostale finansijske prihode, ostvarene iz odnosa sa povezanim i ostalim pravnim licima. Prihodi od kamata se, u skladu sa načelom uzročnosti, priznaju u bilansu uspeha perioda na koji se odnose.

*Ostali prihodi*

U okviru ostalih prihoda iskazani su dobici po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme (osnovnih sredstava) i nematerijalnih ulaganja, dobici od prodaje materijala, naplaćena otpisana potraživanja, prihodi od smanjenja obaveza, prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja, prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine, pozitivni efekti promjene poštene (fer) vrijednosti nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i zaliha do visine prethodno iskazanih rashoda za ta sredstva po osnovu vrijednosnog usklađivanja i ukidanja ispravki vrijednosti po osnovu vrijednosnog usklađivanja, u skladu sa računovodstvenom politikom Društva.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**31. decembar 2014. godine**

---

**3.10. Rashodi**

Rashodi se priznaju u bilansu uspjeha po načelu uzročnosti prihoda i rashoda odnosno na obračunskoj osnovi i utvrđuju se za period kada su nastali.

*Poslovni rashodi*

Poslovni rashodi obuhvataju troškove uslovljene stvaranjem prihoda od prodaje i uključuju nabavnu vrijednost prodane robe, troškove materijala, goriva i energije, bruto zarade, troškove amortizacije i usluge pružene od strane trećih lica. Poslovni rashodi obuhvataju i opšte troškove kao što su troškovi zakupa, marketinga, osiguranja, platnog prometa, poreza i ostale troškove nastale u tekućem obračunskom periodu.

*Finansijski rashodi*

Finansijski rashodi obuhvataju rashode po osnovu kamata i kursnih razlika i ostale finansijske rashode. Rashodi kamate obuhvataju kamatu obračunatu na primljene kredite, koja se evidentira u bilansu uspjeha perioda na koji se odnose, a u skladu sa načelom uzročnosti.

*Ostali rashodi*

U okviru ostalih rashoda iskazani su gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja, gubici po osnovu prodaje hartija od vrijednosti i učešća u kapitalu pravnih lica, gubici od prodaje materijala, manjkovi, rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, rashodi po osnovu otpisa potraživanja, rashodi po osnovu obezvrjeđenja imovine, negativni efekti vrijednosnih usklađivanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava, dugoročnih i kratkoročnih finansijskih plasmana, zaliha, hartija od vrijednosti i potraživanja, u skladu sa računovodstvenom politikom Društva.

**3.11. Porez na dobit***Tekući porez*

Porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit u Republici Srpskoj. Tekući porez na dobit predstavlja iznos obračunat primjenom propisane poreske stope od 10% na osnovicu koju predstavlja oporeziva dobit.

Oporeziva dobit se utvrđuje u poreskom bilansu kao dobit prije oporezivanja iskazana u bilansu uspjeha, nakon usklađivanja prihoda i rashoda na način propisan poreskim zakonodavstvom Republike Srpske. Iznos ovako utvrđenog poreza i iskazanog u poreskoj prijavi se umanjuje po osnovu poreskih kredita.

Poresko zakonodavstvo Republike Srpske ne predviđa da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povrat poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu, izuzev onih iz kojih proizilaze kapitalni gubici i dobiti, mogu se iskoristiti za umanjenje dobiti utvrđene u poreskom bilansu budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**31. decembar 2014. godine**

U 2012. godini donesena je Izmjena odnosno dopuna Zakona o porezu na dobit (Službeni glasnik Republike Srpske 57/12) kojima je regulisano da ulaganja u proizvodne kapacitete (nekretnine, postrojenja i oprema, te nematerijalna ulaganja) predstavljaju oslobođenje od plaćanja poreza na dobit u periodu kada su ista stavljena u upotrebu. Društvo je iskoristilo ova oslobođenja u prijavi poreza na dobitak za 2014. godinu.

*Odloženi porez*

Odloženi poreski efekti obračunavaju se za sve privremene razlike između poreske osnove sredstava i obaveza i njihove knjigovodstvene vrijednosti utvrđene u skladu sa propisima o računovodstvu Republike Srpske. Važeće poreske stope na dan bilansa stanja ili poreske stope koje su nakon tog dana stupile na snagu, koriste se za utvrđivanje odloženog poreza. Odložene poreske obaveze priznaju se u cjelini za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva priznaju se za sve odbitne privremene razlike, kao i po osnovu poreskih gubitaka i poreskih kredita koji se mogu prenijeti u naredne fiskalne periode do stepena do kojeg je izvjesno da će postojati oporeziva dobit po osnovu koje se prenijeti poreski gubitak i poreski krediti mogu iskoristiti.

Tekući i odloženi porezi priznaju se kao prihodi i rashodi i uključeni su u neto dobit perioda, izuzev iznosa odloženih poreza koji je nastao po osnovu revalorizacije nekretnina, postrojenja i opreme, kao ulaganja u akcije pravnih lica i banaka, a koji se evidentira preko revalorizacionih rezervi. Društvo nema obaveza po osnovu odloženog poreza.

**NAPOMENE UZ BILANS USPJEHA**

**4. PRIHODI**

O P I S	2014.	2013.
	KM	KM
Poslovni prihodi	18.239.332	19.521.108
Finansijski prihodi	33.434	59.102
Ostali prihodi	628	1.012
<b>UKUPNO</b>	<b>18.273.394</b>	<b>19.581.222</b>

**4.1. Poslovni prihodi**

O P I S	2014.	2013.
	KM	KM
Prihodi od prodaje robe	24.449	19.898
Prihodi od prodaje učinaka	18.327.182	19.338.735
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	12.199	17.570
Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	0	83.530
Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	(410.554)	0
Ostali poslovni prihodi	286.056	61.375
<b>UKUPNO</b>	<b>18.239.332</b>	<b>19.521.108</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**31. decembar 2014. godine**
**a) Prihodi od prodaje učinaka**

O P I S	2014.	2013.
	KM	KM
Prihodi od prodaje učinaka povezanim društvima	16.837.374	16.705.725
Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	115.659	150.319
Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	1.374.149	2.482.691
<b>UKUPNO</b>	<b>18.327.182</b>	<b>19.338.735</b>

**b) Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka**

Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka iskazano u bilansu uspjeha za 2014. godinu u iznosu od 410.554 KM (2013. godine iskazano je povećanje vrijednosti zaliha učinaka u iznosu od 83.530 KM) predstavlja troškove proizvodnje u toku i gotovih proizvoda koji su nastali u ranijem obračunskom periodu, a proizvodi su realizovani – prodani u promatranom obračunskom periodu. Ovi troškovi smanjuju ukupne prihode tekućeg perioda i prepoznatljivi su u stanju zaliha na dan 1. januara 2014. godine.

**4.2. Finansijski prihodi**

O P I S	2014.	2013.
	KM	KM
Prihodi od kamata	2.283	3.406
Pozitivne kursne razlike	20.661	31.129
Ostali finansijski prihodi	10.490	24.567
<b>UKUPNO</b>	<b>33.434</b>	<b>59.102</b>

**4.3. Ostali prihodi**

O P I S	2014.	2013.
	KM	KM
Dobici po osnovi prodaje materijala	628	727
Naplaćena otpisana potraživanja	0	77
Ostali nespomenuti prihodi	0	208
<b>UKUPNO</b>	<b>628</b>	<b>1.012</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**31. decembar 2014. godine**
**5. RASHODI**

O P I S	2014.	2013.
	KM	KM
Poslovni rashodi	17.371.867	18.982.369
Finansijski rashodi	10.555	98.345
Ostali rashodi	33.795	86.009
<b>UKUPNO</b>	<b>17.416.217</b>	<b>19.166.723</b>

**5.1. Poslovni rashodi**

O P I S	2014.	2013.
	KM	KM
Nabavna vrijednost prodate robe	43.949	43.327
Troškovi materijala	10.248.010	11.724.429
Troškovi zarada i naknada zarada	5.083.130	5.475.048
Troškovi proizvodnih usluga	521.688	498.355
Troškovi amortizacije i rezervisanja	960.045	785.689
Nematerijalni troškovi	433.797	401.777
Troškovi poreza	81.248	53.744
<b>UKUPNO</b>	<b>17.371.867</b>	<b>18.982.369</b>

**a) Troškovi materijala**

O P I S	2014.	2013.
	KM	KM
Troškovi materijala	9.081.171	10.535.774
Troškovi energije	680.610	770.430
Ostali materijal i sitni inventar	486.229	418.225
<b>UKUPNO</b>	<b>10.248.010</b>	<b>11.724.429</b>

**b) Troškovi zarada i naknada zarada**

O P I S	2014.	2013.
	KM	KM
Bruto zarade i naknade zarada	4.456.468	4.753.828
Ostali lični rashodi	626.662	721.220
<b>UKUPNO</b>	<b>5.083.130</b>	<b>5.475.048</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**31. decembar 2014. godine**

**c) Troškovi proizvodnih usluga**

O P I S	2014.	2013.
	KM	KM
Usluge na izradi učinaka	13.316	19.272
Troškovi transportnih usluga	101.551	106.286
Usluge održavanja	302.161	273.864
Usluge reklame i propagande	19.648	17.634
Ostale usluge	85.012	81.299
<b>UKUPNO</b>	<b>521.688</b>	<b>498.355</b>

**d) Troškovi amortizacije i rezervisanja**

O P I S	2014.	2013.
	KM	KM
Građevinski objekti	333.096	329.555
Postrojenja i oprema (strojevi)	626.949	456.134
<b>UKUPNO</b>	<b>960.045</b>	<b>785.689</b>

**e) Nematerijalni troškovi**

O P I S	2014.	2013.
	KM	KM
Neproizvodne usluge	112.805	96.132
Reprezentacija	135.980	106.124
Premije osiguranja	30.599	28.978
Troškovi članarina	13.637	17.920
Bankarske usluge	44.549	50.144
Ostali nematerijalni troškovi	96.227	102.479
<b>UKUPNO</b>	<b>433.797</b>	<b>401.777</b>

**5.2. Finansijski rashodi**

O P I S	2014.	2013.
	KM	KM
Rashodi od kamata	24	27.485
Negativne kursne razlike	8.934	68.490
Ostali finansijski rashodi	1.597	2.370
<b>UKUPNO</b>	<b>10.555</b>	<b>98.345</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**31. decembar 2014. godine**

---

**5.3. Ostali rashodi**

O P I S	2014.	2013.
	KM	KM
Gubici od prodaje nematerijalne imovine	442	116
Rashodi po osnovu otpisa potraživanja	146	29
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha	33.207	85.864
<b>UKUPNO</b>	<b>33.795</b>	<b>86.009</b>

**6. POREZ NA DOBIT**

Porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit u Republici Srpskoj. Tekući porez na dobit predstavlja iznos obračunat primjenom propisane poreske stope od 10% na osnovicu koju predstavlja oporeziva dobit (napomena 3.11.).

Društvo je iskoristilo pozitivnu zakonsku regulativu i umanjilo poresku osnovicu u skladu s novim ulaganjima u proizvodne kapacitete, te za 2014. godinu iskazana obaveza plaćanja poreza na dobit iznosi 54.959 KM (napomena 3.11.).



**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**31. decembar 2014. godine**

**NAPOMENE UZ BILANS STANJA**

**7. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA**

O P I S	Zemljište	Građevinski objekti	Postrojenja i oprema	Investicije u tijeku	UKUPNO
	KM	KM	KM	KM	KM
<b><u>Nabavna vrijednost</u></b>					
Stanje 01. januara 2013. godine	661.450	12.383.283	26.920.847	10.476.472	50.442.052
Nabava tokom godine	0	62.061	0	680.118	742.179
Prenos sa investicija u toku	0	104.445	3.259.308	(3.363.753)	0
Otuđivanje i rashodovanje	0	0	(105.878)	0	(105.878)
<i>Stanje 31. decembra 2013. godine</i>	<i>661.450</i>	<i>12.549.789</i>	<i>30.074.277</i>	<i>7.792.837</i>	<i>51.078.353</i>
Nabava tokom godine	0	68.513	0	545.681	614.194
Prenos sa investicija u toku	0	117.505	692.544	(810.049)	0
Otuđivanje i rashodovanje	0	0	(99.911)	0	(99.911)
<i>Stanje 31. decembra 2014. godine</i>	<i>661.450</i>	<i>12.735.807</i>	<i>30.666.910</i>	<i>7.528.469</i>	<i>51.592.636</i>
<b><u>Ispravak vrijednosti</u></b>					
Stanje 01. januara 2013. godine	0	6.983.160	22.389.811	0	29.372.971
Amortizacija	0	329.555	456.134	0	785.689
Otuđivanje i rashodovanje	0	0	(103.742)	0	(103.742)
<i>Stanje 31. decembra 2013. godine</i>	<i>0</i>	<i>7.312.715</i>	<i>22.742.203</i>	<i>0</i>	<i>30.054.918</i>
Amortizacija	0	333.096	626.949	0	960.045
Otuđivanje i rashodovanje	0	0	(31.539)	0	(31.539)
<i>Stanje 31. decembra 2014. godine</i>	<i>0</i>	<i>7.645.811</i>	<i>23.337.613</i>	<i>0</i>	<i>30.983.424</i>
<b><u>Sadašnja vrijednost</u></b>					
<b>01. januara 2013. godine</b>	<b>661.450</b>	<b>5.400.123</b>	<b>4.531.036</b>	<b>10.476.472</b>	<b>21.069.081</b>
<b>31. decembra 2013. godine</b>	<b>661.450</b>	<b>5.237.074</b>	<b>7.332.074</b>	<b>7.792.837</b>	<b>21.023.435</b>
<b>31. decembra 2014. godine</b>	<b>661.450</b>	<b>5.089.996</b>	<b>7.329.297</b>	<b>7.528.469</b>	<b>20.609.212</b>
<b>Postotak otpisanosti</b>	<b>0%</b>	<b>60%</b>	<b>76%</b>	<b>0%</b>	<b>60%</b>

**8. ZALIHE**

O P I S	31.12.2014.	31.12.2013.
	KM	KM
Zalihe sirovina i materijala	1.691.763	1.662.497
Proizvodnja u toku	11.413	15.646
Gotovi proizvodi	302.169	708.490
Trgovačka roba	8.610	9.889
Dani avansi za robu	1.072.525	47.023
<b>UKUPNO</b>	<b>3.086.480</b>	<b>2.443.545</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**31. decembar 2014. godine**

**9. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I PLASMANI**

O P I S	31.12.2014.	31.12.2013.
	KM	KM
Kratkoročna potraživanja	5.573.662	5.382.512
Kratkoročni finansijski plasmani	46.104	51.801
<b>UKUPNO</b>	<b>5.619.766</b>	<b>5.434.313</b>

**a) Kratkoročna potraživanja**

O P I S	31.12.2014.	31.12.2013.
	KM	KM
Potraživanja od kupaca - povezana društva	5.032.914	4.755.956
Potraživanja od kupaca u zemlji	8.074	17.809
Potraživanja od kupaca u inostranstvu	257.033	181.498
Druga potraživanja	275.641	427.249
<b>UKUPNO</b>	<b>5.573.662</b>	<b>5.382.512</b>

**10. NOVAC**

O P I S	31.12.2014.	31.12.2013.
	KM	KM
Novac na računima u banci	83.097	85.719
Novac na deviznim računima	233.620	186.391
Novac u blagajni	522	591
<b>UKUPNO</b>	<b>317.239</b>	<b>272.701</b>

**11. KAPITAL**

**a) Osnovni kapital**

Vrijednost osnovnog (akcijskog) kapitala iskazana u finansijskim izvještajima na dan 31. decembra 2014. godine iznosi 18.473.634 KM (31. decembra 2013. godine 18.473.634 KM) i predstavlja vlastite trajne izvore za poslovanje Društva.

**b) Zakonske rezerve**

Zakonske rezerve iskazane u finansijskim izvještajima na dan 31. decembra 2014. godine u iznosu od 115.349 KM (31. decembra 2013. godine 94.624 KM) formirane su u ranijim obračunskim razdobljima u skladu sa zakonskim propisima, izdvajanjem iz dobiti Društva.

**c) Ostale rezerve**

Ostale rezerve iskazane u finansijskim izvještajima na dan 31. decembra 2014. godine u iznosu od 924.679 KM (31. decembra 2013. godine 1.076.252 KM) formirane su u ranijim razdobljima revalorizacijom imovine.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**31. decembar 2014. godine**

**d) Neraspoređena (zadržana) dobit**

Neraspoređena dobit iskazana u finansijskim izvještajima na dan 31. decembra 2014. godine u iznosu od 2.459.955 KM (31. decembra 2013. godine 2.030.633 KM) formirana je od dobiti iz poslovanja ostvarene u ranijim godinama.

**e) Dobit tekuće godine**

Dobit tekuće godine iskazana u finansijskim izvještajima na dan 31. decembra 2014. godine u iznosu od 802.218 KM (31. decembra 2013. godine 414.499 KM) čini dobit iz poslovanja koja je preostala nakon oporezivanja, kako je to prikazano u računu dobiti i gubitka na stranici 4. ovog Izvještaja.

**12. DUGOROČNE OBAVEZE**

Dugoročne obaveze iskazane u finansijskim izvještajima na dan 31. decembra 2014. godine u iznosu od 1.001.309 KM (31. decembra 2013. godine 0 KM) u cijelosti se odnose na obveze po dugoročnom kreditu primljenom od NLB banke po ugovoru broj 06-957-2/14. Korištenje kreditnih sredstava započelo je u decembru 2014. godine i u cijelosti će biti iskorištena za investicije u 2015. godini.

**13. OBAVEZE IZ POSLOVANJA**

O P I S	31.12.2014.	31.12.2013.
	KM	KM
Obveze prema dobavljačima - povezana društva	3.920.109	4.678.477
Obveze prema dobavljačima u zemlji	507.705	1.010.442
Obveze prema dobavljačima iz inostranstva	905.943	951.234
Obveze za primljene avanse	1.159	0
<b>UKUPNO</b>	<b>5.334.916</b>	<b>6.640.153</b>

**14. OBEVEZE ZA ZARADE I NAKNADE ZARADA**

O P I S	31.12.2014.	31.12.2013.
	KM	KM
Obveze za neto plate i naknade	242.836	235.419
<b>UKUPNO</b>	<b>242.836</b>	<b>235.419</b>

**15. DRUGE OBAVEZE**

O P I S	31.12.2014.	31.12.2013.
	KM	KM
Druge obaveze	13.139	14.341
<b>UKUPNO</b>	<b>13.139</b>	<b>14.341</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**31. decembar 2014. godine**
**16. OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE**

O P I S	31.12.2014.	31.12.2013.
	KM	KM
<b>A) Obveze za porez na dobitak</b>	<b>13.973</b>	<b>0</b>
<b>B) Obveze za ostale poreze i doprinose</b>		
- porezi i doprinosi iz i na plate i naknade	143.281	150.243
- obveze za ostale poreze i doprinose	14.988	11.245
<b>Ukupno B) Obveze za ostale poreze i doprinose</b>	<b>158.269</b>	<b>161.488</b>
<b>UKUPNO (A+B)</b>	<b>172.242</b>	<b>161.488</b>

**17. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA**

O P I S	31.12.2014.	31.12.2013.
	KM	KM
Obračunati garantni troškovi	92.420	32.951
<b>UKUPNO</b>	<b>92.420</b>	<b>32.951</b>

**18. OBJELODANJIVANJE ODNOSA SA POVEZANIM LICIMA**

U svom redovnom poslovanju Društvo ostvaruje poslovne transakcije sa povezanim pravnim licem KRAŠ d.d., Zagreb u čijem je većinskom vlasništvu. Odnosi između Društva i povezanog pravnog lica regulisani su na ugovornoj osnovi i po tržišnim uslovima koji važe za sve druge poslovne partnere.

O P I S	31.12.2014.	31.12.2013.
	KM	KM
<b><u>Potraživanja od povezanih društava</u></b>		
KRAŠ ZAGREB	1.623.669	1.811.186
KRAŠCOMMERCE LJUBLJANA	442.318	373.091
KRAŠ KOMERC SKOPLJE	71.637	0
KRAŠ TRGOVINA ŠIROKI BRIJEG	2.711.437	2.449.339
KRAŠ COMMERCE BEOGRAD	183.853	122.340
<b>Ukupno potraživanja od povezanih društava</b>	<b>5.032.914</b>	<b>4.755.956</b>
<b><u>Obaveze prema povezanim društvima</u></b>		
KRAŠ ZAGREB	3.870.492	4.584.234
KRAŠ KOMERC SKOPLJE	36.266	85.888
KRAŠ TRGOVINA ŠIROKI BRIJEG	13.351	8.355
<b>Ukupno obaveze prema povezanim društvima</b>	<b>3.920.109</b>	<b>4.678.477</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**31. decembar 2014. godine**

O P I S	2014.	2013.
	KM	KM
<b><u>Prihodi</u></b>		
KRAŠ ZAGREB	9.127.692	9.340.045
KRAŠCOMMERCE LJUBLJANA	2.177.388	2.268.258
KRAŠ KOMERC SKOPJE	422.499	331.454
KRAŠ TRGOVINA ŠIROKI BRIJEG	4.685.641	4.439.732
KRAŠ COMMERCE BEOGRAD	432.247	327.471
<b>Ukupno prihodi</b>	<b>16.845.467</b>	<b>16.706.960</b>
<b><u>Rashodi</u></b>		
KRAŠ ZAGREB	1.736.176	2.132.556
KRAŠ KOMERC SKOPJE	301.240	393.073
KRAŠ TRGOVINA ŠIROKI BRIJEG	1.732.087	2.033.499
<b>Ukupno rashodi</b>	<b>3.769.503</b>	<b>4.559.128</b>

## 19. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA

Društvo je u svom redovnom poslovanju u različitom obimu izloženo određenim finansijskim rizicima i to:

- Tržišnim rizicima,
- Riziku likvidnosti,
- Kreditnom riziku.

Upravljanje rizicima u Društvu je usmjereno na minimiziranje potencijalnih negativnih uticaja na finansijsko stanje i poslovanje Društva u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta.

### 19.1. Tržišni rizik

#### **(a) Rizik od promjene kursa stranih valuta**

Društvo je izloženo riziku od promjene kursa stranih valuta prilikom poslovanja u zemlji i inostranstvu, a koji proističe iz poslovanja sa različitim valutama, prvenstveno EUR.

Devizni rizik nastaje u slučajevima neusklađenosti finansijskih sredstava i obaveza izraženih u stranoj valuti *i/ili sa valutnom klauzulom*. U mjeri u kojoj je to moguće, Društvo minimizira devizni rizik kroz minimiziranje otvorene devizne pozicije.

#### **(b) Rizik od promjene kamatnih stopa**

Društvo je izloženo raznim rizicima koji kroz efekte promjena visine tržišnih kamatnih stopa djeluju na njegov finansijski položaj i tokove gotovine. Poslovanje Društva je izloženo riziku promjene kamatnih stopa u mjeri u kojoj kamatonosna sredstva (uključujući investicije) i kamatonosne obaveze dospijevaju za naplatu u različito vrijeme ili u različitim iznosima.

S obzirom da Društvo nema značajnu kamatonosnu imovinu, prihod Društva i tokovi gotovine u velikoj mjeri su nezavisni od promjena tržišnih kamatnih stopa.

**19.2. Rizik likvidnosti**

Rizik likvidnosti je rizik da Društvo neće biti u mogućnosti da finansira sredstva odgovarajućim izvorima finansiranja sa stanovišta rokova i stopa i rizik nemogućnosti da se sredstvo realizuje po razumnoj cijeni u odgovarajućem vremenskom okviru.

Društvo upravlja likvidnošću sa ciljem da osigura da izvori finansiranja budu raspoloživi za izmirenje obaveza u trenutku njihovog dospijanja. Društvo neprekidno procjenjuje rizik likvidnosti identifikovanjem i praćenjem promjena u izvorima finansiranja potrebnim za ispunjenje poslovnih ciljeva Društva, a u skladu sa poslovnom strategijom Društva.

**19.3. Kreditni rizik**

Kreditni rizik je rizik nastanka finansijskih gubitaka Društva kao rezultat kašnjenja klijenata ili druge ugovorne strane u izmirivanju ugovornih obaveza. Kreditni rizik se prvenstveno vezuje za izloženost Društva po osnovu gotovine i gotovinskih ekvivalenata, depozita u bankama i finansijskim institucijama, investiranja u hartije od vrijednosti, potraživanja od pravnih i fizičkih lica i preuzetih obaveza. Na dan 31. decembra 2014. godine Društvo nije značajno izloženo kreditnom riziku pošto su kreditna zaduženja nastala tek krajem 2014. godine.

**19.4. Pravična (fer) vrijednost**

Poslovna politika Društva je da objelodani informacije o pravičnoj vrijednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične tržišne informacije i kada se pravična vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrednosti. U Republici Srpskoj ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, pravičnu vrijednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta. Rukovodstvo Društva vrši procjenu rizika i u slučajevima kada se ocjeni da vrijednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana, vrši ispravku te vrijednosti.

Fer vrijednost finansijskih sredstava koja su iskazana po amortizovanoj vrednosti procjenjuje se diskontovanjem novčanih tokova korišćenjem kamatne stope po kojoj bi Društvo moglo da pribavi dugoročne pozajmice, a koja odgovara efektivnoj kamatnoj stopi. Društvo smatra da iskazana knjigovodstvena vrijednost potraživanja, nakon umanjenja za ispravku vrijednosti po osnovu obezvrijeđenja, kao i nominalna vrednost obaveza iz poslovanja, približno odražava njihovu tržišnu vrijednost. Fer vrijednost obaveza po kreditima procjenjuje se diskontovanjem budućih ugovorenih novčanih tokova prema trenutnoj tržišnoj kamatnoj stopi koja je Društvu na raspolaganju za potrebe sličnih finansijskih instrumenata.

Ovako utvrđena fer vrijednost ne odstupa značajnije od vrijednosti po kojoj su iskazane obaveze po kreditima u poslovnim knjigama Društva. Rukovodstvo Društva smatra da iznosi u priloženim finansijskim izvještajima odražavaju vrijednost koja je u datim okolnostima najvjerodostojnija i najkorisnija za potrebe izvještavanja.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**31. decembar 2014. godine**

**20. PORESKI RIZICI**

Republika Srpska i Bosna i Hercegovina trenutno imaju više zakona koji regulišu razne poreze uvedene od strane nadležnih organa. Porezi koji se plaćaju uključuju PDV, porez na dobit i poreze na plate, zajedno sa drugim porezima. Za razliku od razvijenijih tržišnih privreda zakoni kojima se regulišu ovi porezi nisu bili primjenjivani duže vrijeme, te ne postoji dugogodišnja praksa primjene, a sa druge strane, propisi kojima se vrši implementacija ovih zakona često su nejasni ili ne postoje. Iz ovog razloga, često se javljaju razlike u mišljenju među državnim ministarstvima i organizacijama u vezi sa pravnom interpretacijom zakonskih odredaba što može dovesti do neizvjesnosti i sukoba interesa. Poreske prijave su predmet kontrola i pregleda od strane više ovlašćenih organa kojima je zakonom omogućeno propisivanje jako strogih kazni i zatezних kamata.

Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Preduzeća mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. To može dovesti do osporavanja transakcija od strane poreskih vlasti i Preduzeću može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. U skladu sa poreskim propisima Republike Srpske, period zastarjelosti poreske obaveze je 5 godina.

To praktično znači da poreske vlasti imaju prava da odrede plaćanje neizmirenih obaveza u roku od 5 godina od trenutka kada je obaveza nastala. Ove činjenice utiču da poreski rizik u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini bude značajniji od onog u zemljama sa razvijenijim poreskim sistemom.

**21. SUDSKI SPOROVI**

Društvo na dan 31. decembra 2014. godine vodi sudske sporove u kojima je u poziciji tužioca ili tuženog.

Sudski sporovi u korist Društva:

DUŽNIK	IZNOS SPORA
	KM
KOLPROMET, Zagreb	119.751,36
VEKIĆ CHOCOLATE	16.706,22
Vlada RS	93.750,00
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS	60.303,50

U sporu sa Vekić chokolate, kao tužiocem, u toku je žalbeni postupak za iznos od 46.817 KM.

**ODOBRENJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA**

Finansijske izvještaje usvojila je Uprava i odobrila njihovo izdavanje dana 31. januara 2015. godine

  
 \_\_\_\_\_  
 Direktor

**MIRA**  
 PREDUZEĆE ZA PROIZVODNITEL  
 ARKADSKOŠKOŠKI  
 PRIJEDOR, Ulica Kralja Aleksandra 171